

**Ш улусная НПК «Моя семья»,
посвященная 95-летию матери – героини Егоровой Раисы Софроновны,
основателю династии педагогов, учителю – военруку.**

Фотографии и доклады дошкольников





Үтүө күнүнэн, мин аатым
Будищева София, 5
саастаахпын,
“Сайыына” детсад
иитиллээччитэбин.

Үлэм аата: Остуоруйа
«Баҕа санаа туолуута».

Сыала: хос эбэбэр,
педагогическай үлэ
ветераныгар Бойтунова
Мария Варламовнаҕа анаан
остуоруйа суруйуу.



БАҢА САНАА ТУОЛУУТА

ОСТУОРУЙА

Хос эбээм олорбут алааһын сэргэтэ сууллубутун маска өйөһнөрбүппүт.



Бу орто аан дойдуга биир ийэттэн, аҗаттан айыллан,
сэттэ бииргэ төрөөбүттэр олорбуттар.

Кинилэртэн саамай кыралара Маайа кыыс эбит.

Арай биир күһүңгү күн убайдара, эдьийдэрэ
оскуолаҥа үөрэнэ барабыт диэн кэпсэтэллэрин истэн,
Маайа эмиэ барсабын диэбит.

-Эн кыраҕын, оскуола ыраах, сатаан сылдыһан
суоҕа-диэн akkaастыыллар. Маайа хомойор, кини
эдьийдэрин курдук ааҕыан баҕарар, букубаардарын
ойуутун көрөн өрө тыынар. Суох, кини хайаан да
үөрэнэр баҕалаах.

Оскуолаҥа барар күннэригэр Маайа эрдэ туран, айан
суолун кытытыгар туран кээһиилээх окко тийэн,
саһан, убайдара, эдьийдэрэ ааһалларын күүтэн
олордо.



Күһүңгү тыал саһарбыт хатын
сэбирдэхтэрин тэлээрдэн түһэрэр.
Күн мастер быыстарынан кыра
алааһы чабылыччы тыган,
сардангаларын кээһиилээх окко
ытта:

-Үчүгэй да оттоммуттар, сүөһүлэрин
этэнгэ кыстатыһылар –диэн Күн
өссө сырдыктык тыкта уонна от
анныгар кыракый кыыс олорорун
көрөн соһуйда:

-Хайалара бачча эрдэ тугу гына
манна кэлэн олордун?

-Маайабын, мин оскуолаҕа бараары
эдьийдэrim ааһалларын күүтэбин,
букубаары ааһан үөрэхтээх
буолуохпун баҕарабын.

-Олус үчүгэй, оол дьонун иһэллэр,
кытаат, үөрэн, үөрэх баар бараммат
баай!- диэн баран Күн салгыы
айанныы турбута.



Маайа улахан оѳолору батыһан оскуолаѳа
тийейэр. Ардахтан, бытархай тымныыттан
чаѳыйбакка, алаас-алаас аайыттан өрбөх суумка
сүгэһэрдээх оѳолору кытта билии-көрүү сырдык
аартыгар үктэнэр.





Хас да сыл ааһар, сир ийэ үрдүнэн
алдьархай аангыыр, ыраах сэрии
сабаланар, эдэр ыччат, абалар Ийэ
дойдуну көмүскүү арбаа аттаналлар.
Хаалбыт дьон-сэргэ үлэ фронугар
түүннэри – күнүстэри сылдыаллар.



Күн барахсан арааһы көрөн итии
сардангаларынан кимиэхэ эмит
көмөлөстөрбүн диэн күн аайы тахсан
сири – дойдуну кэрийэ тыгар:

-Бу күһүңгү араҕас сэбирдэбинэн
тэлгэммит ыллык устун хайалара
ыксаан иһэр?

-Күнүм барахсан, дорообо! Мин Маайа
кыыспын дии, Тонго үрэххэ аҕам
көмүскэ үлэлиир, онно баран иһэбин,
оскуолабын бүтэрэн учуутал үөрэбэр
барыахпын баҕарабын, аҕабыттан
көңүллэтэн убайдарым ыраах сэриигэ,
эдьийдэрим колхозка, мин үөрэхтээх
киһи буолан кыра оҕолору үөрэтиэм.

-Маайа, сөпкө санаммыккын. Кытаат,
үөрэнэн дьонгор-сэргэбэр туһалаа.
Билэбин, эн баҕа санаанг туолуо диэн.
Күн алгыы хаалла Маайа суолун
сырдатан.

Тонгуо үрэх



Маайа уоттаах сэрии кэмигэр Бүлүү училищетыгар үөрэнэн, 1946 сыллаахха учуутал идэтин ылар. Убайдара Еремей, Николай Германияттан кыайан-хотон кэлэллэр.

Баҕа санаатын толорон, Маайа кыыс, мин хос эбэм Бойтунова Мария Варламовна, элбэх сыл Букубаар тутуурдаах учуутал, төһөлөөх элбэх оҕону ааҕарга-суруйарга үөрэппитэ буолуой?





**Түмүк: Мин кининнэн киэн туттабын! Кини 7 оѳотуттан
6 учуутал, сиэннэрэ улаатан эмиэ учуутал буоллулар.
Күн барыбытыгар тэнгэ тыгар, дьоллоохтук,
эйэлээхтик олорорбут туһугар!**

И улусная НПК «Моя семья»,
посвященная 95-летию матери – героини Егоровой Раисы Софроновны,
основателю династии педагогов, учителю – военнику.

Добрый день! Меня зовут **Иванов Айгылаан**, мне 6 лет,
воспитанник подготовительной группы детского сада
«Сайыына» с.Кэнттик.

Тема моего доклада «**Моя бабушка долганка**».





Моя бабушка по материнской линии, Бетту Ирина Ивановна, родилась 1967 году 17 ноября в поселке Хатанга Хатанского района Красноярского края. Это Таймырский Долгано-Ненецкий автономный округ. Столица округа город Дудинка. 72 параллель - заполярный круг нашей планеты . Бабушка моя по национальности долганка.



По словам бабушки там очень холодно.
Климат лесотундры. Лето очень
короткое и холодное, зима длинная без
солнца. Там сейчас в октябре холодно:
днем -12 ночью -23.



А сейчас моя бабушка с дедушкой живут в село Нам Верхневиллойского улуса Республики Саха (Якутия). Бабушка моя очень добрая, она любить шить национальную долганскую одежду. Я очень люблю свою бабушку.


Үөһээ Бүлүү улууһа
Кэнттик орто оскуолата
2 улуустаабы «Дьиз кэргэн» аабыылара.
Педагогическай династияны төрүттэхээччи, военрук-учуутал, Герой ийэ
Егорова Раиса Софроновна 95 сааһын туолуутугар аналлаах.



Хотугу эбээм

Кэнтиктээби «Сайыына» оҕо саадын
улахан бөлөх итиллээччитэ
Тумусов Коля үлэтэ.

2020 с.



Мин аатым Тумусов Коля, 5 саастаахпын «Сайыына» оҕо саадын улахан бөлөх иитиллээччитэбин. Бүгүн мин эһиэхэ хотугу эбээм туһунан кэпсиэм.

Мин эбээм аата **Саввина Саргылана Николаевна**. Кини 1964 сыллаахха ыам ыйын 27 күнүгэр ыраах Хоту улууска Эдьигээнгэ төрөөбүтэ. Кини олус эйэбэс, амарах санаалаах, мин эбээбин наһаа таптыыбын, ахтабын. Эбээм миэнэ ыллыыр да, үгкүүлүүр да. Айылбаҕа сылдьан сир астыырын, гербарий хомуйан хартыына онгорорун, оҕуруоннан харысхаллары тиһэрин туохтааҕар да сөбүлүүр, иллэнг кэмин туһалаахтык атаарар.





Кини ыраах хоту, тымныы тыйыс Өлүөнэ эбэ очуостардаах ,
Эдьигээн улууһугар , Кыстатыам диэн сиргэ олорор. Биһиги
бу сайын дьизэ кэргэммитинэн эбээлээх, эһээбитигэр
сынньанан, атаахтаан кэлбиппит. Эбээм аһа олус минньигэс,
эбээм бэрэскиитин олус диэн аһынным. Мин эбээбин наһаа
күүскэ таптыбын, ахтабын.



Үөһээ Бүлүү улууһа. Кэнттик орто оскуолата.

2 улуустаабы «Дьинэ кэргэн» аабыылара.

**Педагогическай династияны төрүттэһээччи, военрук-учуутал
Егорова Раиса Софроновна 95 сааһын туолуутугар аналлаах.**

Эбээм Иванова Марфа Петровна

**Үөһээ Бүлүүтээби «Остуоруйа»
детсад иитиллээччитэ
5 саастаах Огочонова Марина үлэтэ.**



Мин эбээм аата Иванова Марфа Петровна. Кини Кэнттик нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо. Эбээбит 5 оҕолоох, элбэх сиэннээх, өссө Сайыына диэн хос сиэннээх.




Эбээбит тизргэнигэр



Биһиги эбээбитинээн, Марфа Петровнаһын



Эбээм хааһыта наһаа минньигэс буолар.
Утуйарбытыгар наар остуоруйа
кэпсиир.



Эбээбитин олус күүскэ таптыбыт,
сырылаччы сыллыбыт